

371.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravniha objekata**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na sjednici Petog vanrednog zasijedanja u 2026. godini, dana 13. februara 2026. godine.

Broj: 01-009/26-241/2
Podgorica, 13. februar 2026. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na sjednici Petog vanrednog zasijedanja u 2026. godini, dana 13. februara 2026. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA

Član 1

U Zakonu o legalizaciji bespravniha objekata („Službeni list CG", broj 91/25) član 9 mijenja se i glasi:

„Bespravni objekti koji su evidentirani na orto foto snimku iz 2018. godine a za koje je podniet zahtjev za legalizaciju, legalizuju se u skladu sa ovim zakonom ako se utvrdi da objekat nije dograđivan ili nadograđivan, odnosno nije mu promijenjena bruto površina ili spratnost u odnosu na stanje na tom orto foto snimku.

Organ uprave odnosno nadležni organ lokalne uprave, preko komisije iz člana 14 stav 4 ovog zakona utvrđuje da li je stanje objekta u vrijeme izlaska na lice mjesta identično sa stanjem objekta na orto foto snimku iz 2018. godine.

Orto foto snimak iz 2018. godine nalazi se na internet stranici Ministarstva.

Konstatacija da je stanje objekta u vrijeme izlaska na lice mjesta identično sa stanjem objekta na orto foto snimku iz 2018. godine iz stava 2 ovog člana sastavni je dio zapisnika iz člana 14 stav 3 ovog zakona.

Ako je za objekte iz stava 1 ovog člana u ranije pokrenutom postupku legalizacije ovjeren elaborat premjera izvedenog stanja bespravnog objekta iz člana 13 stav 2 alineja 1 ovog zakona, isti ne podliježe ponovnoj ovjeri od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra (u daljem tekstu: Katastar).“

Član 2

U članu 11 stav 3 briše se.

Član 3

U članu 13 stav 2 alineja 1 riječi: „organ uprave nadležan za poslove katastra (u daljem tekstu: Katastar)” zamjenjuju se riječju „Katastar”.

U stavu 4 riječi: „udaljenost objekta od granica susjedne katastarske parcele, položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju” brišu se.

Član 4

U članu 21 stav 1 mijenja se i glasi:

„Katastar je dužan da u roku od 40 dana od dana prijema rješenja o legalizaciji, upiše zabilježbu sa:

- 1) nazivom donosioca, brojem i datumom izdavanja rješenja, i
- 2) podacima o načinu plaćanja naknade za urbanu sanaciju i posebne naknade.“

Član 5

U članu 23 stav 6 alineja 3 tačka na kraju teksta se zamjenjuje tačka zarezom, a poslije alineje 3 se dodaje nova alineja koja glasi:

„ - objekti u vlasništvu vjerskih zajednica, koji se koriste za bogoslužbene i druge vjerske potrebe vjerskih zajednica do 50%“.

Član 6

U članu 33 poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana na nepokretnostima sa upisanom jednom ili više zabilježbi iz člana 51 stav 1 ovog zakona u katastru nepokretnosti, dozvoljeno je:

- 1) izvršiti upis hipoteke ili drugog založnog prava;
- 2) zaključivanje ugovora o vansudskoj prodaji;
- 3) sklapanje ugovora o zakupu;
- 4) nasljeđivanje;
- 5) raspolaganje putem poklona među srodnicima prvog nasljednog reda;
- 6) sprovođenje diobe nepokretnosti između nasljednika prvog nasljednog reda;
- 7) sklapanje ugovora o doživotnom izdržavanju između nasljednika prvog i drugog nasljednog reda;
- 8) prometovanje nepokretnosti čiji je osnov sudska odluka;
- 9) prometovanje nepokretnosti u postupku izvršenja shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, kada se izvršenje zasniva na pravnosnažnoj sudskoj odluci, rješenju o izvršenju ili drugom izvršnom naslovu;
- 10) obavljati privrednu i drugu djelatnost do isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dozvoljeno je prometovanje objekta ili posebnog dijela objekta sa upisanom zabilježbom „nema upotrebnu dozvolu“ ako je objekat ili dio objekta izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom ili drugim aktom kojim se dozvoljava građenje.

Način ispitivanja i postupak utvrđivanja da li je objekat ili dio objekta izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom ili drugim aktom kojim se dozvoljava građenje propisuje Ministarstvo.”

Član 7

U članu 48 stav 1 riječi: „šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „12 mjeseci”.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Za objekte koji se ne mogu evidentirati odnosno nisu vidljivi na satelitskom i aerofotogrametrijskom snimku iz člana 7 ovog zakona a vlasnik objekta tvrdi da je objekat izgrađen prije jula 2025. godine, postupak dokazivanja se pokreće podnošenjem zahtjeva za ovjeru elaborata premjera izvedenog stanja bespravnog objekta iz člana 13 stav 2 alineja 1 ovog zakona.

Uz zahtjev i elaborat iz stava 4 ovog člana dostavlja se nalaz vještaka građevinske struke koji obavezno sadrži: dokaz da je objekat izgrađen prije jula 2025. godine (dokaz o priključenju objekta na elektroenergetsku mrežu, dokaz o plaćanju računa ili račun za utrošenu električnu energiju, dokaz o priključenju objekta na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, račun ili dokaz o plaćanju računa za isporuku vode, list nepokretnosti, dokaz odnosno rješenje o utvrđivanju poreza na nepokretnost za objekat ili dokaz o plaćanju poreza), ili druge odgovarajuće dokaze i izjavu vještaka građevinske struke, datu u skladu sa pravilima struke, da je objekat izgrađen prije jula 2025. godine.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 6.

Član 8

U članu 50 stav 1 riječi: „šest mjeseci” zamjenjuju se riječima: „18 mjeseci”.

U stavu 3 riječi: „šest mjeseci“ zamjenjuju se riječima: „12 mjeseci”.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 27-1/26-1/12

EPA 853 XXVIII

Podgorica, 13. februar 2026. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.

372.

Na osnovu člana 31 stav 1 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. februara 2026. godine, donijela je

**UREDBU
O DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM
SEKRETARIJATU VLADE CRNE GORE**

Član 1

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore („Službeni list CG”, broj 63/24) poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 8a

U okviru Generalnog sekretarijata Vlade obrazuje se Služba za informisanje javnosti o radu Vlade Crne Gore.”

Član 2

Poslije člana 13 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 13a

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata uskladiće se sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.”

Član 3

Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 14a

U slučaju reorganizacije Generalnog sekretarijata u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, postavljena i imenovana lica u Generalnom sekretarijatu, nakon prestanka mandata, ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kao rukovodeća lica kojima je prestao mandat.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, državni službenici i namještenici raspoređuju se u organizacione jedinice u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a državni službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni u skladu sa tim pravilnikom, ostvaruju prava iz rada u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.”

Član 4

Poslije člana 15 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 15a

Rukovodiocu Službe za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore prestaje mandat donošenjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata.”

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-010/26-396

Podgorica, 12. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

373.

Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava („Službeni list CG“, broj 26/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2025. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU ZARADE ZASTUPNIKA I ZAMJENIKA ZASTUPNIKA CRNE GORE
PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA**

Član 1

Zarada zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava utvrđuje se prema visini zarade ministra savjetnika u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore u Bosni i Hercegovini u neto iznosu od 4.189,00 eura.

Član 2

Zarada zamjenika zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava utvrđuje se prema koeficijentu 20,75.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju zarade zastupnika i zamjenika zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj: 09-1318/3 od 1. aprila 2010. godine.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. marta 2026. godine.

Broj: 11-010/25-4904

Podgorica, 25. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

374.

Na osnovu člana 12 st. 2 i 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. januara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA TRAGANJA I
SPAŠAVANJA NA MORU**

Član 1

U Odluci o osnivanju Nacionalnog odbora traganja i spašavanja na moru („Službeni list CG”, br. 43/24, 40/25 i 115/25) u članu 2 stav 1 al. 3 i 9 mijenjaju se i glase:

„- Slobodan Tomašević, kapetan korvete, zamjenik komandanta Mornarice Vojske Crne Gore -
Ministarstvo odbrane, član;

- Novica Mijović, lučki kapetan Lučke kapetanije Bar, član.”

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-116

Podgorica, 29. januara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

375.

Na osnovu člana 46 stav 11 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu ("Službeni list CG", broj 2/26), Ministarstvo saobraćaja donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽEM SADRŽAJU I OBRASCU IZJAVE SLUŽBENIKA ZA KONTROLU AKO
SE UKLONI ILI POSTAVI NOVA PLOMBA NA TAHOGRAFU**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj i obrazac izjave službenika za kontrolu ako se ukloni ili postavi nova plomba na tahografu (u daljem tekstu: izjava).

Član 2

Izjava, pored podataka propisanim članom 38 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu, sadrži i podatke o: vozilu, vozaču, radionici i razloge za uklanjanje pečata.

Izjava se vodi na Obrascu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:03/2-341/26-671/1

Podgorica, 4. februara 2026. godine

**Rukovodilac radom
Ministarstva saobraćaja,
Filip Radulović, s.r.**

Pisana izjava o uklanjanju ili uništavanju pečata tahografa

1. RegistarSKI broj vozila
2. Identifikacijski broj vozila (VIN oznaka)
3. Ime vozača
4. Licenca Zajednice prevoznika ⁽¹⁾
5. Ime radionice
6. Adresa radionice
7. Identifikacijski broj radionice
8. Ime člana lica odgovornog za uklanjanje pečata
9. Broj uklonjenog pečata
10. Datum i vrijeme uklanjanja pečata
11. Razlog (razlozi) za uklanjanje
12. Napomene

Mjesto i datum

Potpis člana osoblja

Potpis vozača

376.

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FITOSANITARNIM MJERAMA ZA SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS* (QUAINTANCE) U OBILJEŽENIM PODRUČJIMA*

Član 1

U Pravilniku o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje štetnog organizma *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) u obilježenim područjima* ("Službeni list CG", br. 48/23 i 101/23) u članu 2 stav 1 tačka b) riječi: „koji čini sastavni dio ovog pravilnika“ brišu se.

Član 2

U članu 5 stav 4 mijenja se i glasi:

„O rezultatima posebnih nadzora iz stava 1 ovog člana Uprava sačinjava izvještaj koji dostavlja Evropskoj Komisiji do 30. aprila svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, na Obrascu 1“.

Član 3

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 5a

Prilog 1 i Obrazac 1 čine sastavni dio ovog pravilnika.“

Član 4

Prilog 1 mijenja se i glasi:

PRILOG 1

LISTA OBILJEŽENIH PODRUČJA U KOJIMA SE SPROVODE FITOSANITARNE MJERE SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA (*CONTAINMENT MEASURES*)

I: LISTA OBILJEŽENIH PODRUČJA EVROPSKE UNIJE

1. Grčka

Broj obilježenog područja (DP)	Područje DP-a	Regija	Opština ili druga administrativna jedinica/katastarska jedinica
1.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Tesprotija	Igoumenitsas, Souliou, Filiaton
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Janina	Zitsas, Dodonis, Pogoniou
2.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Preveza	Zirou, Pargas, Preveza
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Janina	Dodonis
3.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Arta	Artaion, Nikolaou Skoufa
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Arta	Georgiou Karaiskaki, Kentrikon Tzoumerkou
4.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Etolija i Akarnanija	Navpaktias, Thermou, Xiromerou, Aktiou – Vonitsas, Amfilohias, Mesologgiou, Agriniou
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Fokida	Doridos
		Regionalna jedinica Euritanija	Karpenisiou, Agrafon
5.	Zaraženo područje	Jonski otoci	Krf (1)
6.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Ahaja	Aigialeia, Erymanthos, Kalavryta, Patras, Dytiki Achaia
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Elida	Archaia Olympia, Andravida-Kyllini, Ilida
		Regionalna jedinica Arkadija	Gortynia, Tripoli
7.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Korint	Corinthos, Loutraki-Perachora-Agioi Theodoroi, Nemea, Velo-Vocha, Xylokastro-Evrostina
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Arkadija	Tripoli

8.	Zaraženo područje	Regija Atika	Cijela regija
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Beotija	Tanagra, Thebes
9.	Zaraženo područje	Regionalna jedinica Argolida	Argos-Mykines, Epidaurus, Ermionida, Nafplio
	Sigurnosno područje	Regionalna jedinica Arkadija	Voreia Kynouria

(1) Nema sigurnosnog područja jer je cijeli otok zaraženo područje

2. Francuska

Broj obilježenog područja (DP)	Područje DP-a	Regija	Opština ili druga administrativna jedinica/katastarska jedinica	
1.	Zaraženo područje	Okcitanija	Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Aubord, Aujargues, Baillargues, Beauvoisin, Bernis, Boisseron, Boissières, Bouillargues, Caissargues, Calvisson, Candillargues, Castelnau-le-Lez, Castries, Caveirac, Clapiers, Clarensac, Codognan, Congénies, Entre-Vignes, Fons, Fontanès, Gajan, Gallargues-le Montueux, Garons, Générac, Grabels, Jacou, Junas, Juvignac, La Calmette, La Grande-Motte, La Rouvière, Langlade, Lansargues, Lattes, Le Cailar, Le Crès, Le Graud-du-Roi, Lunel, Lunel-Viel, Marguerittes, Marsillargues, Mauguio, Milhau, Montferrier-sur-Lez, Montignargues, Montpellier, Montpezat, Mudaison, Mus, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Parignargues, Pérols, Rodilhan, Saint-Aunès, Saint-Bauzély, Saint-Brès, Saint-Chartes, Saint-Clément-de-Rivière (južni dio), Saint-Côme-et Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Gilles, Saint-Just, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès, Saturargues, Saussines, Sauzet, Sommières, Souvignargues, Uchaud, Vailhauquès, Valergues, Vauvert, Vendargues, Vergèze, Vestric-et-Candiac, Villetelle, Villevieille	
	Sigurnosno područje	Okcitanija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Argelliers, Aspères, Assas, Beaulieu, Bellegarde, Bezouze, Boucoiran-et-Nozières, Bourdic, Brignon, Buzignargues, Cabrières, Campagne, Castelnau-Valence, Collorgues, Combaillaux, Combas, Crespian, Dions, Domessargues, Fabrègues, Fourques, Gailhan, Galargues, Garrigues-Sainte-Eulalie, Guzargues, Lavérune, Lecques, Manduel, Maussargues, Meynes, Montagnac, Montarnaud, Montaud, Montmirat, Moulézan, Moussac, Murlès, Murviel-lès-Montpellier, Orthoux Sérignac-Quilhan, Palavas-les-Flots, Pignan, Poulx, Prades-le-Lez, Redessan, Restinclières, Saint-Clément, Saint-Clément-de-Rivière (sjeverni dio), Saint-Dézéry, Saint-Drézéry, Sainte-Anastasie, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire-deBeauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-deVédas, Saint-Vincent-de-Barbayrac, Salinelles, Sanilhac-Sagriès, Sardan, Sussargues, Teyran, Vic-leFesq, Villeneuve-lès-Maguelone, Viols-le-For	
2.	Zaraženo područje	Provansa-Alpe-Azuma obala	Djelovi sljedećih opština: Castellar, Gorbio, Menton, Roquebrune Cap Martin	
	Sigurnosno područje	Provansa-Alpe-Azuma obala	Grad Menton (osim zaraženih područja) i 2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Castellar, Castillon, Gorbio, Roquebrune Cap Martin, Peille, Sainte-Agnès	
3.	Zaraženo područje	Provansa-Alpe-Azuma obala	Dio opštine Draguignan	
	Sigurnosno područje	Provansa-Alpe-Azuma obala	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Draguignan i Trans-en-Provence	

3. Hrvatska

Broj obilježenog područja (DP)	Područje DP-a	Regija	Opština ili druga administrativna jedinica/katastarska jedinica	
			Opština	Katastarska jedinica
			Konavle	Vitaljina, Gruda, Đurinići, Palje Brdo, Ljuta, Lovorno, Zastolje, Pločice

1.	Zaraženo područje	Dubrovačko-neretvanska županija	Dubrovačko Primorje	Slano
	Sigurnosno područje	Dubrovačko-neretvanska županija Provansa-Alpe-Azumna obala	Grad Dubrovnik	Zaton
			Opuzen	Opuzen I, Opuzen II
			Ploče	Komin, Plina
			Slivno	Vlaka – Tuševac
			Konavle	Poljice, Vodovađa, Dubravka, Dunave, Popovići, Komaji, Pridvorje, Radovčići, Kuna Konavoska
			Grad Dubrovnik	Grad Dubrovnik, Obuljeno, Sustjepan, Petrovo Selo, Osojnik, Orašac, Gromača, Ljubač, Koločep, Mokošica
			Dubrovačko Primorje	Majkovi Donji, Majkovi Gornji, Banići, Trnova, Mravinjica
			Ploče	Baćina, Ploče, Rogotin, Struge, Pasičina
			Kula Norinska	Desne, Metković, Krvavac II, Borovci
			Zažablje	Vidonje
			Opuzen	Opuzen
			Slivno	Slivno, Pižinovac-Lovorje
Pojezerje	Kobiljača, Otrić-Seoci			
2.	Zaraženo područje	Splitsko-dalmatinska županija	Jelsa	Jelsa, Vrisnik, Pitve, Svirče, Vrboska
			Milna	Milna
			Sutivan	Sutivan
			Bobovišća	Bobovišća
			Supetar	Mirca, Supetar
			Sućuraj	Bogomolje
			Starigrad	Stari Grad
			Postira	Dol
			Hvar	Hvar
			Podgora	Podgora
			Tučepi	Tučepi
			Baška Voda	Baška Voda
			Brela	Brela
			Makarska	Makarska, Bast – Baška Voda
			Stari Grad	Dol
			Vrbanj	Vrbanj
			Vis	Vis
			Supetar	Bol
	Dugi Rat	Duće		
	Omiš	Omiš, Tugare, Lokva Rogoznica		
	Sigurnosno područje	Splitsko-dalmatinska županija	Marina	Marina, Blizna, Mitlo Vinovac, Sevid
			Šolta	Gornje Selo
			Nerežišća	Dračevica, Donji Humac, Gornji Humac, Nerežišća
			Supetar	Splitska, Škrip, Praznica, Selca
			Hvar	Brusje, Grablje
			Jelsa	Zastražišće, Gdinj
			Sućuraj	Sućuraj
Omiš			Slime, Čisla, Dubrava, Gata, Grabovac, Jesenice, Kostanje, Kućice, Svinište, Zakučac, Zvečanje, Lećevice	
Šestanovac			Grabovac	
3.	Zaraženo područje	Šibenskkninska županija	Rogoznica	Rogoznica
	Sigurnosno područje	Šibenskkninska	Primošten	Primošten

		županija	Marina	Račice, Sevid
4.	Zaraženo područje	Primorskogoranska županija	Punat	Punat
	Sigurnosno područje	Primorskogoranska županija	Baška	Batomalj, Draga Bašćanska
			Krk	Kornić, Krk
			Punat	Stara Baška
			Vrbnik	Vrbnik

4. Italija

(a) Obilježena područja u kojima se sprovode fitosanitarne mjere suzbijanja štetnog organizma (containment measures)

Broj obilježenog područja (DP)	Područje DP-a	Regija	Opština ili druga administrativna jedinica/katastarska jedinica
1. Pokrajina Ascoli Piceno	Zaraženo područje	Marche	San Benedetto del Tronto, Grottammare, dio općine Cupra Marittima južno od kanala u okrugu Boccabianca
	Sigurnosno područje	Marche	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Acquaviva Picena, Cupra Marittima Massignano, Cupra Marittima, Ripatransone, Acquaviva Picena, Monteprandone, Ripatransone
Abruzzo		2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Colonnella, Martinsicuro	
2. Pokrajine Ancona i Macerata (Area Litoranea)	Zaraženo područje	Marche	Ancona, Civitanova, Falconara Marittima, Loreto, Montecosaro, Montemarciano, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Senigallia, Sirolo
	Sigurnosno područje	Marche	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelfidardo, Chiaravalle, Mondolfo, Monte San Giusto, Monte San Vito, Montegranaro, Montelupone, Monterado, Morro D'Alba, Morrovalle, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, Porto Sant'Elpidio, Recanati, Sant'Elpidio a Mare
3. Lacij	Zaraženo područje	Lacij	Sve opštine pokrajina Rim i Latina
	Sigurnosno područje	Lacij	Sve opštine pokrajina Rieti, Viterbo i Frosinone
4. Kampanija	Zaraženo područje	Kampanija	Afragola, Agropoli, Aversa, Caivano, Capua, Cardito, Casagiove, Casalvelino, Casoria, Castellabate, Cava dei Tirreni, Crispano, Ercolano, Falciano del Massico, Forchia, Forio, Francolise, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Maddaloni, Marcianise, Massa Lubrese, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piana di Monte Verna, Pontecagnano Faiano, Portici, Quarto, Salerno, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Salvatore Telesino, Saviano
	Sigurnosno područje	Kampanija	Sve opštine pokrajina Benevento, Caserta, Napulj i Salerno
5. Carpenedolo (BS)	Zaraženo područje	Lombardija	Carpenedolo, Calvisano
	Sigurnosno područje	Lombardija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Acquafredda, Calcinato, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Lonato del Garda, Montichiari, Visano
6. Castel Goffredo (MN)	Zaraženo područje	Lombardija	Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere
	Sigurnosno područje	Lombardija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Asola, Casaloldo, Casalmoro, Ceresara, Guidizzolo, Medole, Solferin
7. Quistello (MN)	Zaraženo područje	Lombardija	Borgocarbonara, Magnacavallo, Quingentole, Schivenoglia. Dijelovi sljedećih općina: Moglia, Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica
	Sigurnosno područje	Lombardija	San Giovanni del Dosso. Dijelovi sljedećih općina: Borgo Mantovano, Gonzaga, Pegognaga, San Benedetto Po, Serravalle a Po, Sustinente, Moglia, Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica
8. Bergamo (BG)	Zaraženo područje	Lombardija	Bergamo, Azzano San Paolo, Grassobbio, Orio al Serio, Seriate, Zanica
	Sigurnosno područje	Lombardija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Albano Sant'Alessandro, Almè, Bagnatica, Brusaporto, Calcinato, Cavernago, Comune Nuovo, Curno, Dalmine, Gorle, Lallio, Mozzo, Padina, Pedrengo,

			Ponteranica, Ranica, San Paolo D'Argon, Scanzorosciate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Torre De' Roveri, Treviolo, Urganano, Valbrembo, Villa D'Almè
9. San Colombano Al Lambro (MI)	Zaraženo područje	Lombardija	San Colombano al Lambro
	Sigurnosno područje	Lombardija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Borghetto Lodigiano, Livraga, Grafignana, Orio Litta, Chignolo Po, Miradolo Terme
10. Pantigliate (MI)	Zaraženo područje	Lombardija	Pantigliate, Peschiera Borromeo Dio opštine Milano (cijelo područje zone Municipio 4)
	Sigurnosno područje	Lombardija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Mediglia, Rodano, Paullo, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Settala, Tribiano i dio opštine Milano (dio područja 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9. zone)
11. Arenzano	Zaraženo područje	Ligurija	Dio opštine Arenzano, područje unutar „Parco Cambiaso”
	Sigurnosno područje	Ligurija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Arenzano i Cogoleto
12. Luni/Castelnuovo Magra	Zaraženo područje	Ligurija	Sljedeće četvrti u opštini Castelnuovo Magra: Provasco, Colombiera, Mollicciara; i sljedeće četvrti u opštini Luni: Dogana, Isola, Casano
	Sigurnosno područje	Ligurija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Ameglia, Castelnuovo Magra, Luni, Sarzana
		Toscana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Carrara i Fosdinovo
13. Martinsicuro	Zaraženo područje	Abruzzo	Dio područja opštine Martinsicuro
	Sigurnosno područje	Abruzzo	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Martinsicuro
14. Cepagatti	Zaraženo područje	Abruzzo	Dio područja opštine Cepagatti
	Sigurnosno područje	Abruzzo	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Cepagatti
15. Tortoreto	Zaraženo područje	Abruzzo	Dio područja opštine Tortoreto
	Sigurnosno područje	Abruzzo	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Tortoreto
16. Chieti	Zaraženo područje	Abruzzo	Dio područja opštine Chieti
	Sigurnosno područje	Abruzzo	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Chieti
17. Matera	Zaraženo područje	Basilicata	Dio područja opština Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi
	Sigurnosno područje	Basilicata	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Tursi, Stigliano, Montalbano Jonico, Pisticci, Montescaglioso, Bernalda, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella
		Apulija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Ginosa
18. Reggio Emilia-Modena-Bologna-Ferra	Zaraženo područje	Emilia Romagna	Bastiglia, Bomporto, Calderara Di Reno, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Formigine, Medolla, Modena, Nonantola, Ravarino, Rubiera, Sala Bolognese, San Cesario Sul Panaro, San Giovanni In Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Sant'agata Bolognese, Soliera, Spilamberto Djelovi sljedećih opština: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bologna, Campogalliano, Carpi, Casalgrande, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Castelvetro Di Modena, Cento, Concordia Sulla Secchia, Correggio, Crevalcore, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Maranello, Marano Sul Panaro, Mirandola, Novi Di Modena, Pieve Di Cento, Reggio Nell'Emilia, San Felice Sul Panaro, San Giorgio Di Piano, San Martino In Rio, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Scandiano, Valsamoggia, Vignola
	Sigurnosno područje	Emilia Romagna	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Calderara Di Reno, Campogalliano, Carpi, Casalgrande, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Castelvetro Di Modena, Cento, Concordia Sulla Secchia, Correggio, Crevalcore, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Granarolo

			Dell'Emilia, Guiglia, Maranello, Marano Sul Panaro, Mirandola, Novi Di Modena, Pieve Di Cento, Reggio Nell'Emilia, Rio Saliceto, San Felice Sul Panaro, San Giorgio Di Piano, San Martino In Rio, San Pietro In Casale, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Scandiano, Valsamoggia, Vignola, Zola Predosa
19. Ravenna Bologna	Zaraženo područje	Emilia Romagna	Castel Bolognese, Solarolo, Cotignola Dijelovi sljedećih opština: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Faenza, Imola, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi
	Sigurnosno područje	Emilia Romagna	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Bagnacavallo, Bagnara Di Romagna, Brisighella, Dozza, Faenza, Forli, Imola, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata Sul Santerno
20. Forli - Cesena	Zaraženo područje	Emilia Romagna	Dijelovi sljedećih opština: Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano Sul Rubicon
	Sigurnosno područje	Emilia Romagna	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Cesena, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli, Santarcangelo Di Romagna, Savignano Sul Rubicone
21. Parma	Zaraženo područje	Emilia Romagna	Dijelovi sljedećih opština: Montechiarugolo, Parma
	Sigurnosno područje	Emilia Romagna	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Parma, Traversetolo
22. Ravenna 2	Zaraženo područje	Emilia Romagna	Dio opštine Ravenna oko parka Teodorikova mauzoleja
	Sigurnosno područje	Emilia Romagna	2 km oko zaraženog područja koje obuhvaća dio opštine Ravenna
23. Ravenna 3	Zaraženo područje	Emilia Romagna	Dio opštine Ravenna oko naselja Porto Corsini
	Sigurnosno područje	Emilia Romagna	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Ravenna
24. Catania	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Catania
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opština Catania i Tremestieri etneo
25. Caltagirone	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Caltagirone
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Caltagirone i Grammichele
26. Siracusa	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Siracusa
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvaća dio opština Siracusa i Melilli
27. Grammichele	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Grammichele
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja opštine Grammichele, koje obuhvata djelove opština Grammichele, Mineo, Caltagirone i Licodia Eubea
28. Messina	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Messina
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Messina
29. Caltanissetta	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Caltanissetta
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Caltanissetta
30. Mineo	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Mineo
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Mineo, Grammichele, Ramacca i Palagonia
31. Palermo	Zaraženo područje	Sicilija	Dio opštine Palermo
	Sigurnosno područje	Sicilija	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Palermo
32. Prato	Zaraženo područje	Toskana	Dio opština Prato, Calenzano i Campi Bisenzio
	Sigurnosno područje	Toskana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Montemurlo, Poggio a

			Caiano, Carmignano, Quarrata, Agliana
33. Castagneto Carducci	Zaraženo područje	Toskana	Dio opštine Castagneto Carducci
	Sigurnosno područje	Toskana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opštine Castagneto Carducci
34. Firenca	Zaraženo područje	Toskana	Dio opštine Firenca
	Sigurnosno područje	Toskana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata dio opština Firenca i Fiesole
35. Monte Argentario	Zaraženo područje	Toskana	Dio opštine Monte Argentario
	Sigurnosno područje	Toskana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Monte Argentario i Orbetello
36. Carrara	Zaraženo područje	Toskana	Dio opštine Carrara
	Sigurnosno područje	Toskana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Carrara, Massa i Fosdinovo
37. Pisa	Zaraženo područje	Toskana	Dio opštine Pisa
	Sigurnosno područje	Toskana	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove opština Pisa, San Giuliano Terme i Cascina
38. Castelmasa	Zaraženo područje	Veneto	Castelmasa i Castelnovo Bariano
	Sigurnosno područje	Veneto	2 km oko zaraženog područja koje obuhvata djelove sljedećih opština: Bergantino, Calto, Castagnaro, Ceneselli, Giacciano con Baruchella, Melara, Legnago, Villa Bartolomea
39. Apulija	Zaraženo područje	Apulija	Sve opštine pokrajine Lecce i San Giorgio Ionico, Monopoli, Massafra, Mottola, Palagianello, Rodi Garganico, Avetrana, Castellaneta, Laterza, Sava, Cerignola, Fasano, San Michele Salentino, Palagiano, Polignano a Mare, Ginosa, Lizzano, Montemesola, Francavilla Fontana
	Sigurnosno područje	Apulija	Sve opštine pokrajine Taranto osim opština Avetrana, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Lizzano, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, San Giorgio Ionico, Sava; Sve opštine pokrajine Bari osim opština Monopoli, Polignano a Mare; Sve opštine pokrajine Foggia osim opština Cerignola, Rodi Garganico; Sve opštine pokrajine Brindisi osim opština Fasano, San Michele

(b) Proširenje sigurnosne zone na državnom području Italije zbog obilježavanja područja u Francuskoj:

Broj obilježenog područja (DP)	Područje DP-a	Regija	Opština ili druga administrativna jedinica/katastarska jedinica
1.	Sigurnosno područje	Liguriya	Dio opštine Ventimiglia koji se nalazi 2 km oko zaraženog područja obilježenog područja u Francuskoj (Provansa-Alpe-Azurna obala, uključujući dio opština Castellar, Gorbio, Menton, Roquebrune Cap Martin)

II: LISTA OBILJEŽENIH PODRUČJA CRNE GORE

Broj obilježenih područja	Obilježeno područje (zaraženo I sigurnosno područje)	Regija	Opština ili druga administrativno/geografska razgraničenja		
			Opština	Katastarska opština	Broj rješenja/datum
1.	zaraženo područje	Primorska regija	Kotor	Baošići, Đenovići, Kumbor, Perast	320/14-0302-196 03.03.2014.
	sigurnosno područje				
2.	zaraženo područje	Primorska regija	Herceg Novi	sve	060-320/17-0401-388 17.10.2017.
	sigurnosno područje				
3.	zaraženo područje	Primorska regija	Bar	Šušanj	060-320/17-0401- 388 17.10.2017.
	sigurnosno područje				
4.	zaraženo područje	Primorska regija	Budva	Lastva Grbaljska Komoševina uži centar grada	060-320/17-0401- 388/2 11.02.2019.
	sigurnosno područje				
5.	zaraženo područje	Primorska regija	Ulcinj	Gradsko jezgro Donji Štoj	060-320/17-0401-388/3 13. 10 2023.
	sigurnosno područje				
	zaraženo područje	Centralna regija	Podgorica	područje oko Bloka 5 I Bloka 6 Tološi Preko Morače	
	sigurnosno područje				

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

*U ovaj Pravilnik prenjeta je Implementirajuća Regulativa Evropske Komisije (EU) 2024/589 od 20. februara 2024. o izmjeni Implementirajuće Regulative (EU) 2022/1927 u pogledu liste obilježenih područja za obuzdavanje širenja štetnog organizma *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) i Implementirajuća Regulativa Evropske Komisije (EU) 2025/1075 od 2. juna 2025. o izmjeni Implementirajuće Regulative (EU) 2022/1927 u pogledu liste obilježenih područja za obuzdavanje širenja štetnog organizma *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) (Commission Implementing Regulation (EU) 2024/589 of 20 February 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1927 as regards the list of demarcated areas for containment of *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) and Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1075 of 2 June 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1927 as regards the list of demarcated areas for containment of *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance)).

Broj: 04-309/26-2293/3
Podgorica, 10. februara 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

2. Ispunjavanje Tabele za izvještavanje o rezultatima godišnjih nadzora iz Dijela A tačka 1:

Kolona 1:	Navesti naziv geografskog područja, broj rješenja o pojavi štetnog organizma ili bilo koja druga informacija koja može da identifikuje obilježeno područje i datum uspostavljanja.
Kolona 2:	Navesti veličinu obilježenog područja prije početka nadzora.
Kolona 3:	Navesti veličinu obilježenog područja poslije nadzora.
Kolona 4:	Navesti pristup: iskorjenjivanje ili zadržavanje na određenom području. Koristiti koliko god je redova potrebno, u zavisnosti od broja obilježenih područja po štetnom organizmu i pristupima koji se primjenjuju na tim područjima.
Kolona 5:	Navesti zonu obilježenog područja gdje se sprovodi nadzor, koristeći koliko god je redova potrebno: zaraženo područje (IZ)- infected zone ili sigurnosno područje (BZ)-buffer zone, upotrebom posebnih redova. Gdje je primjenjivo, navedite područje sigurnosnog područja (BZ) gdje se nadzor sprovodi (npr. posljednjih 20 km uz IZ, okolo rasadnika, i sl.) u različitim redovima.
Kolona 6:	Navesti broj i opis mjesta nadzora, odabirom jednog od sljedećih unosa za opis: 1.Otvoreni prostor (proizvodno područje): 1.1. polje (oranice/obrađivo, pašnjaci); 1.2. voćnjaci/vinogradi; 1.3. rasadnik; 1.4. šuma; 2.Otvoreni prostor (drugo): 2.1. privatne bašte; 2.2. javna mjesta; 2.3. zaštićena područja; 2.4. divlje bilje u područjima osim zaštićenih; 2.5. drugo, sa specifikacijom slučaja (npr. garden centri, komercijalna mjesta (sites) koja koriste drveni materijal za pakovanje, drvna industrija, močvare, navodnjavanje i mreže drenaže, i sl.); 3.Fizički zatvoreni uslovi: 3.1. staklenik/plastenik; 3.2. privatna mjesta, osim staklenika/plastenika; 3.3. javna mjesta, osim staklenika/plastenika; 3.4. drugo, sa specifikacijom određenog slučaja (npr. garden centri, komercijalna mjesta sites koja koriste drveni materijal za pakovanje, drvna industrija, močvarna područja, mreža za navodnjavanje i odvodnjavanje).
Kolona 7:	Navedite koje rizično područje je identifikovano na osnovu biologije štetnog organizma, prisustva biljaka domaćina, eko klimatskih uslova i rizika lokacije.
Kolona 8:	Navedite rizična područja uključena u nadzor, od onih navedenih u koloni 7.
Kolona 9:	Navedite bilje, plodove, sjeme, zemlju, drveni material za pakovanje, drvo, mašine, vozila, voda, drugo, navesti za svaki specifični slučaj.
Kolona 10:	Navedite listu biljnih vrsta/rodova u nadzoru, upotrebom jednog reda po biljnoj vrsti/rodu.
Kolona 11:	Navedite mjesec i godinu kada se nadzor sprovodi.
Kolona 12:	Navedite detalje nadzora, u zavisnosti od specifičnih zvanično propisanih zahtjeva za svaki štetni organizam. Navedite sa N/A kada informacije iz određene kolone nijesu primjenljive.
Kolone 13 i 14:	Navedite rezultate, ako je primjenljivo, obezbjeđujući pristupačne informacije u odgovarajuće kolone. ‘Nedeterminisane’ su one analize uzoraka za koje rezultati nijesu dobijeni zbog raznih faktora (npr. ispod nivoa detekcije, neprocesuirani uzorci-neidentifikovani uzorci, stari uzorci).
Kolona 15:	Navedite broj notifikacije o pojavi/izbijanju štetnog organizma za godinu u kojoj je nadzor izvršen za nalaz u sigurnosnoj zoni BZ. Ovaj broj ne mora biti uključen kada Uprava odluči da je nalaz jedan od slučajeva: kada je poznato da se određeni štetni organizam pojavljuje na određenom području; kada je poznato da je određeni štetni organizam prisutan na određenom području; kada se utvrdi prisustvo karantinski štetnih organizama u zaraženom području obilježenog područja uspostavljenog u cilju suzbijanja štetnog organizma (containment); utvrdi prisustvo karantinskih štetnih organizama u zaraženom području obilježenog područja na koje se primjenjuju mjere iskorjenjivanja za koje je potrebno osam ili više godina, tokom tih prvih osam godina. U tom slučaju u koloni 16 se navode razlozi zbog kojih nije prosledjena notifikacija (“Komentari”).

2. Ispunjavanje Tabele za izvještavanje o rezultatima statistički zasnovanog godišnjeg nadzora iz Dijela B tačka 1:

Ako se ispunjava ova tabela, ne ispunjava se tabela iz dijela A ovog Priloga.

Objasniti osnovne pretpostavke za plan nadzora po štetnom organizmu. Rezimirati i obrazložiti:

- ciljanu populaciju, epidemiološku jedinicu i jedinice pregleda (*inspection units*),
- metodu otkrivanja i osjetljivost metode,
- faktore rizika, navodeći nivo rizika i odgovarajuće relativne rizike i proporcionalni udio populacije bilja domaćina.

Kolona 1:	Navesti naziv geografskog područja, broj rješenja o pojavi štetnog organizma ili bilo koja druga informacija koja može da identifikuje obilježeno područje i datum uspostavljanja.
Kolona 2:	Navesti veličinu obilježenog područja prije početka nadzora.
Kolona 3:	Navestie veličinu obilježenog područja poslije nadzora.
Kolona 4:	Navesti pristup: Iskorjenjivanje ili suzbijanje štetnog organizma (containment). Koristiti koliko god je redova potrebno, u zavisnosti od broja obilježenih područja po štetnom organizmu i pristup tim područjima.
Kolona 5:	Navesti zonu obilježenog područja gdje se sprovodio nadzor, uključujući koliko god je redova potrebno: zaraženo područje (IZ) ili sigurnosno područje (BZ), upotrebom posebnih redova. Gdje je primjenjivo, navedite područje BZ gdje se nadzor sprovodio (npr. posljednjih 20 km uz IZ, okolo rasadnika, i sl.) u različitim redovima.
Kolona 6:	Navesti broj i opis mjesta nadzora, izaberite jedan od sljedećih unosa za opis: 1. Otvoreni prostor (proizvodno područje): 1.1. polje (oranice/obrađivo, pašnjaci); 1.2. voćnjaci/vinogradi; 1.3. rasadnik 2 Otvoreni prostor (drugo): 2.1. private bašte; 2.2. javna mjesta; 2.3. zaštićena područja; 2.4. divlje bilje u područjima . osim zaštićenih; 2.5. drugo, sa specifikacijom pojedinačnog slučaja (npr. garden centri, komercijalna mjesta (sites) koja koriste drveni materijal za pakovanje, drvna industrija, močvare, mreža za navodnjavanje i drenažu i sl.); 3 Fizički zatvoreni uslovi: 3.1. staklenik/plastenik; 3.2. privatna mjesta, osim staklenika/plastenika; 3.3. javna mjesta, . osim staklenika/plastenika; 3.4. drugo, sa specifikacijom određenog slučaja (npr. garden centri, komercijalna mjesta (sites) koja koriste drveni materijal za pakovanje, drvna industrija).
Kolona 7:	Navesti mjesec i godinu kada se nadzor sprovodio.
Kolona 8:	Navesti odabranu ciljanu populaciju i odgovarajuću listu vrsta/rodova domaćina i obuhvaćeno područje. Ciljana populacija definiše se kao skup jedinica za pregled (<i>inspection units</i>). Njena se veličina za poljoprivredna područja obično definiše u hektarima, ali može se definisati i u parcelama, poljima, staklenicima itd. Obrazložiti izbor u osnovnim pretpostavkama. Navesti nadzirane jedinice pregleda. „Jedinica pregleda” znači bilje, djelovi bilja, roba, drugi objekti i vektori štetnih organizama koji su pregledani radi identifikacije i otkrivanja štetnih organizama.
Kolona 9:	Navesti nadzirane epidemiološke jedinice, navodeći njihov opis i mjernu jedinicu. „Epidemiološka jedinica” je homogeno područje na kojem bi u slučaju prisustva štetnog organizma, interakcija štetnog organizma, biljaka domaćina, abiotičkih i biotičkih faktora i uslova, dovela do iste epidemiologije. Epidemiološke jedinice su potpodjele ciljane populacije koje su epidemiološki homogene i obuhvataju najmanje jednu biljku domaćina. U nekim se slučajevima cijela populacija domaćina u određenoj regiji/području/zemlji može definisati kao epidemiološka jedinica. To mogu biti regije statističke nomenklature teritorijalnih jedinica (NUTS), gradska područja, šume, vrtovi ruža, poljoprivredna gazdinstva ili hektari. Ovaj izbor se mora obrazložiti u osnovnim pretpostavkama.
Kolona 10:	Navesti metode upotrebene tokom nadzora, uključujući broj aktivnosti u svakom slučaju, u zavisnosti od posebnih zakonskih zahtjeva za svaki štetni organizam. Upisati „nije primjenjivo” (N/A) ako informacije za određenu kolonu nisu dostupne.
Kolona 11:	Navesti procjenu efikasnosti uzorkovanja. Efikasnosti uzorkovanja je vjerovatnoća odabiranja zaraženih djelova biljke na zaraženoj biljci. U slučaju vektora, efikasnost metode je hvatanje pozitivnog vektora ako je prisutan na području nadzora. Za zemljište, efikasnost metode je vjerovatnoća odabiranja uzorka zemljišta koje sadrži štetni organizam ako je štetni organizam prisutan na području nadzora.
Kolona 12:	„Osjetljivost metode” je vjerovatnoća da metoda ispravno otkrije prisustvo štetnog organizma. Osjetljivost metode definiše se kao vjerovatnoća da će rezultat testiranja stvarno pozitivne biljke domaćina biti pozitivan. To je proizvod efikasnosti uzorkovanja (tj. verovatnoće odabira zaraženih djelova biljke na zaraženoj biljci) i osjetljivosti dijagnostike (karakteriše ga vizuelni pregled i/ili laboratorijski test koji se upotrebljava u postupku identifikacije).
Kolona 13:	Navesti faktore rizika u različitim redovima, koristeći onoliko redova koliko je potrebno. Za svaki faktor rizika navesti nivo rizika i odgovarajući relativni rizik i udio populacije domaćina.
Kolona B:	Navesti detalje nadzora, u zavisnosti od specifičnih zakonskih uslova za svaki štetni organizam. Upisati „nije primjenjivo” (N/A) ako informacije za određenu kolonu nisu primjenjive. Informacije koje je potrebno navesti u ovim kolonama povezane su sa informacijama iz kolone 10. „Metode otkrivanja”.
Kolona 18:	Navesti broj mjesta postavljanja klopki ako se taj broj razlikuje od broja klopki (kolona 17.) (npr. ista se klopka upotrebljava na različitim mjestima).
Kolona 21:	Navesti broj uzoraka sa pozitivnim, negativnim ili neodređenim rezultatom. „Neodređeni” su oni analizirani uzorci za koje nije dobijen nikakav rezultat zbog različitih faktora (npr. rezultat ispod nivoa otkrivanja, neobrađen, neidentifikovan ili star uzorak itd).
Kolona 22:	Navesti notifikacije o izbijanju za godinu u kojoj je vršen nadzor. Broj notifikacija o izbijanju ne treba navesti ako je Uprava odlučila da obavještenje nije potrebno kada je poznato da se određeni štetni organizam pojavljuje na određenom području; kada je poznato da je određeni štetni organizam prisutan na određenom području; kada se utvrdi prisustvo karantinski štetnih organizama u zaraženom području obilježenog područja uspostavljenog u cilju suzbijanja štetnog organizma (containment); utvrdi prisustvo karantinskih štetnih organizama u zaraženom području obilježenog

	područja na koje se primjenjuju mjere iskorjenjivanja za koje je potrebno osam ili više godina, tokom tih prvih osam godina. U tom slučaju navesti razlog za ne navođenje broja notifikacije u koloni 25. („Napomene”).
Kolona 23:	Navesti osjetljivost istraživanja kako je definisano Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere (ISPM 31). Vrijednost postignutog nivoa povjerenja u pogled u statusa “slobodno od” štetnog organizma izračunava se na osnovu pregleda (i/ili uzetih uzoraka) s obzirom na osjetljivost metode i zadatu prevalencu.
Kolona 24:	Navesti zadanu prevalencu na osnovu procjene vjerovatne stvarne prevalencije štetnog organizma na polju prije nadzora. Zadana prevalenca utvrđena je kao cilj nadzora i predstavlja kompromis koji osobe odgovorne za upravljanje rizikom prave između rizika prisustva štetnog organizma i resursa koji su dostupni za nadzor. Za nadzor za otkrivanje prisustva obično se postavlja vrijednost od 1 %.

377.

Na osnovu člana 74c stav 4 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15 i 84/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

**AKCIONI
PROGRAM SA OBAVEZNI MJERAMA ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA
NITRATIMA
IZ POLJOPRIVREDNIH IZVORA***

Član 1

Akcionim programom utvrđuju se mjere zaštite površinskih i podzemnih voda od zagađenja nitratima iz poljoprivrednih izvora za ranjiva područja na vodnom području Jadranskog i Dunavskog sliva, kao i mjere zaštite voda uz ograničenu primjenu svih azotnih đubriva na zemljištu u tim zonama.

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **đubrivo** je supstanca koja se koristi za neposrednu ili posrednu ishranu biljaka i poboljšanje plodnosti zemljišta;

2) **stajnjak** je materija koja se koristi za ishranu biljaka i može biti u čvrstom, polutečnom i tečnom stanju;

3) **čvrsto đubrivo** je mješavina prostirki, čvrstih i tečnih životinjskih izlučevina različitog stepena biološke razgradnje, stabilnosti i zrelosti;

4) **polutečno đubrivo** je mješavina čvrstog i tečnog životinjskog izmeta, odnosno stajnjaka, uglavnom bez prostirki (stelja);

5) **tečni stajnjak** je najčešće mješavina tečnog životinjskog izmeta i otpadnih voda i obično se javlja kao tečni ostatak izmeta koji prostirka ne upija;

6) **kompost** je organsko đubrivo i poboljšivač zemljišta koje se dobija kontrolisanim biooksidativnim razlaganjem različitih smješa sastavljenih prvenstveno od raznih biljnih ostataka, ponekad pomješanih sa organskim đubrivima i/ili životinjskim ostacima, i sadrži ograničene količine mineralnih materija;

7) **otpadni mulj** je mulj koji je nastao:

- u procesu prečišćavanja izvorišta kućnih ili komunalnih otpadnih voda;

- iz drugih sistema za prečišćavanje otpadnih voda sličnih po sastavu otpadnim vodama iz domaćinstava ili komunalnih izvora;

- iz septičkih jama ili drugih sličnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ili otpada;

- iz pogona za preradu otpada;

8) **organsko đubrivo** je đubrivo koje sadrži hranljive materije u vidu organske materije biljnog ili životinjskog porijekla;

9) **mineralno đubrivo** je đubrivo u kome se nalaze hranljive materije u vidu neorganskih soli dobijenih ekstrakcijom, industrijskim postupcima koji mogu biti fizički ili hemijski, čija je osnovna namjena ishrana biljaka;

10) **primjena** je unošenje sredstava za ishranu biljaka u zemljište (raspodjelom po površini zemljišta, inkorporacijom (injektiranjem), unošenjem ispod površine ili mješanjem sa površinskim slojem zemljišta) ili direktno na biljke;

11) **zagađenje** je neposredno ili posredno odlaganje ili primjena azotnih đubriva, koje rezultira prekomjernim unosom azotnih jedinjenja iz poljoprivrednih izvora u vodnu sredinu, na način koji izaziva opasnost po zdravlje ljudi, šteti živim organizmima i vodenom ekosistemu, šteti upotrebljivosti vode ili sprečava druge načine korišćenja vode;

12) **uslovno grlo** je propisana jedinica za poređenje domaćih vrsta i kategorija životinja;

13) **poljoprivredna površina** je oranica, višegodišnji zasadi, livada i pašnjak.

Član 3

Akcioni program uzima u obzir raspoložive naučne i tehničke podatke, kao i uslove životne sredine u pogledu posebnih doprinosa azota koji potiču iz poljoprivrednih i drugih izvora.

Akcioni program uključuje mjere za poljoprivrednike radi zaštite voda od zagađenja nitratima iz poljoprivrednih izvora za ranjiva područja.

Prilikom izbora mjera iz stava 2 ovog člana vodi se računa o njihovoj efikasnosti.

Mjere iz st. 1 i 2 ovog člana su:

- 1) mjere date u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog programa;
- 2) mjere u skladu sa pravilima dobre poljoprivredne prakse.

Član 4

Ovaj program objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovaj program prenijeta je Direktiva 91/676/EEC koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora.

Broj: 07-319/26-1935/3

Podgorica, 3. februara 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

MJERE ZAŠTITE POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA OD ZAGAĐENJA NITRATIMA IZ POLJOPRIVREDNIH IZVORA

Mjera	Opis mjere
Kategorija: Planiranje / Podkategorija: Sjetva i ispaša	
<p>M3 Zabranjena ili obavezna sjetva* Upravljanje zemljištem, uključujući korišćenje rotacije usjeva i udio zemljišta posvećenog trajnim zasadima koji se odnose na jednogodišnje usjeve.</p>	<p>Obrada travnjaka je zabranjena između 1. oktobra i 15. februara, osim u izuzetnim slučajevima kada poljoprivrednici preduzmu mjere da obezbijede nicanje zelenog pokrivača u roku od 10 dana od obrade, uz obavezno dostizanje najmanje 70% pokrivenosti zemljišta do 15. oktobra. Nakon 15. oktobra obrada travnjaka nije dozvoljena.</p> <p>Korjenaste usjeve treba zamijeniti (ozimim) žitaricama i livadama i travnjacima. Pokrivni usjevi i trajni usjevi takođe doprinose smanjenju rizika od erozije.</p> <p>Za područja sa visokim potencijalom površinskog oticanja, potrebne su mjere predostrožnosti, kao što su nulta obrada zemljišta, trajni usjevi, terasiranje, tampon trake i drvoredi. Takve mjere treba kombinovati sa mjerama koje kontrolišu eroziju, poboljšavaju strukturu zemljišta i stopu infiltracije vode i stimulišu biodiverzitet.</p> <p>Područja sa visokim potencijalom rizika od ispiranja treba da imaju veliki udio usjeva sa visokim kapacitetom apsorpcije N (opsežan korjenov sistem, duga sezona rasta). Takođe, obradu zemljišta treba svesti na minimum.</p> <p>Povrće i neke ratarske kulture sa plitkim sistemom korijenja i relativno kratkim vegetacijskim sepodručjima su usjevi koji "propuštaju"; ove usjeve treba zamijeniti pokrovnim usjevima i žitaricama koje mogu da upiju ostatak minerala N iz zemljišta. Oranje trajnih travnjaka treba svesti na minimum. Kada je potrebno, oranje treba obaviti u proljeće i gajiti usjeve sa velikim kapacitetom apsorpcije N kako bi usjevi mogli da upiju N oslobođen iz mineralizovanog busena.</p>
Kategorija: Planiranje / Podkategorija: Balansiranje nutrijenata	
<p>M4 Bilans nutrijenata na farmi* M5 Bilans nutrijenata na polju*</p>	<p>Ovo su nepromjenljive i kvalitativne mjere. Mjere u ovoj podkategoriji se odnose na zahtjeve za preduzimanje pristupa balansiranju hranljivih materija na nivou farme ili polja.</p> <p>Bilans hranljivih materija se definiše kao razlika između unosa hranljivih materija koji ulaze u poljoprivredni sistem (uglavnom stočni stajnjak i đubriva) i izlaznih hranljivih materija koji napuštaju sistem (korišćenje hranljivih materija za proizvodnju usjeva i pašnjaka).</p> <p>Različiti elementi koje treba uzeti u obzir u bilansu hranljivih materija su veoma specifični za lokaciju i situaciju, i vremenski promjenljivi, u zavisnosti od vrste usjeva, prinosa i sadržaja hranljivih materija, klimatskih faktora (npr. padavina), tipa/stanja zemljišta, specifičnosti lokacije, procedura upravljanja zemljištem, koje otežavaju</p>

	proces dobijanja tačne ravnoteže i koje zahtijevaju kalibraciju putem povremenih ispitivanja zemljišta.
Kategorija: Planiranje / Podkategorija: Planiranje đubriva	
M61 Plan đubrenja za azot* M62 Plan đubrenja za fosfor*	<p>Ovo su kvalitativne nepromjenljive mjere. Mjere u ovoj podkategoriji se odnose na zahtjeve za razvoj planova upravljanja hranljivim materijama, vođenje računa o zahtjevima usjeva i sadržaju N i P u inputima, kao i na sve obavezne zahtjeve u pogledu obrazovanja i obuka.</p> <p>Ovo uključuje: planove đubrenja, sadržaj hranljivih materija u zemljištu, zahtjeve usjeva, sadržaj N i P u inputima, obrazovanje i obuku.</p> <p>Plan đubrenja je dokument koji detaljno opisuje predloženu primjenu organskog i hemijskog đubriva za narednu kalendarsku godinu, metod je obezbijedivanja ciljanog pristupa primjeni hranljivih materija.</p> <p>Svi farmeri sa najmanje [...] ha zemlje ili [...] stočnih jedinica moraju da pripreme plan upravljanja hranljivim materijama na početku svake vegetacijske sezone.</p> <p>Planovi upravljanja nutrijentima i vođenje evidencije o upotrebi đubriva se moraju uraditi za sva polja i za farmu u cjelini.</p>
M6 Uzorkovanje zemljišta	<p>Ovo je polukvantitativna mjera. Podaci o N i P u zemljištu mogu pomoći da se osigura da je količina N koja se gubi kroz ispiranje minimizirana i pomaže da se osigura da je višak P u zemljištu minimiziran.</p> <p>Dobijanje podataka o trenutnom statusu hranljivih materija u zemljištu daje osnovu za optimizaciju upotrebe hranljivih materija.</p> <p>Uzorkovanje za N je obično potrebno na godišnjem nivou, ali može biti duže u nekim slučajevima. Najduži period je 5 godina (srednja vrijednost = 1.8, umjerena vrijednost = 1, median = 1). Učestalost uzorkovanja za P je duža, u rasponu od 1 do 6 godina (srednja vrijednost = 3, umjerena vrijednost = 4, median = 4).</p>
Kategorija: Planiranje / Podkategorija: Vođenje evidencije	
M17 Evidencija o farmi* M18 Evidencija o polju *	<p>Vođenje evidencije o farmi je obavezno na osnovu Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Sl. list CG“, br. 48/2007, 73/2010 i 48/2015). Ovo su kvalitativne nepromjenljive mjere.</p> <p>Mjere u ovoj podkategoriji odnose se na zahtjeve za vođenje evidencije za cijelu farmu i pojedinačna polja.</p> <p>Evidencija pruža informacije o upravljanju poljoprivrednim gazdinstvima, upotrebi neorganskih i organskih đubriva kao i usklađenosti sa potrebnim standardima.</p> <p>Najčešći zahtjevi za vođenje evidencije na nivou farme su broj stoke, količine stajnjaka uskladištenog i premještenog na farmu i van farme, kapacitet skladištenja i površine.</p> <p>Najčešći zahtjevi za vođenje evidencije na nivou polja su količine primjenjenog stajnjaka, vrsta usjeva, naziv polja, površina i tretirana površina, zahtjevi usjeva i količine N u zemljištu.</p>

Kategorija: Skladištenje đubriva / Podkategorija: Skladištenje stajnjaka – trajno	
<p>M20 Period i kapacitet skladištenja stajnjaka, tečnog stajskog đubriva i otpadnih voda*</p> <p>M66 Maksimalno trajanje skladištenja stajnjaka u stalnim skladištima*</p> <p>M45 Projektovanje i izgradnja skladišta za stajnjak, tečnog stajskog đubriva i prljavu vodu*</p>	<p>Pravilnikom o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) U članu 10. propisano je:</p> <p>Stajsko đubrivo skladišti se na uređenim mjestima: platoima za čvrsto, tečno đubrivo i polutečno stajsko đubrivo, jamama za đubrivo, lagunama, jamama za tečni stajnjak, ili u drugim skladištima (u daljem tekstu: skladište).</p> <p>Skladišta treba da budu vodonepropusna, da ne bi došlo do izlivanja, ispiranja ili oticanja stajskog đubriva u životnu sredinu, kao i zagađenja podzemnih i površinskih voda, a tečni dio stajskog đubriva treba da bude sakupljen u vodonepropusne jame iz kojih ne može isticati u podzemne ili površinske vode. Skladišta treba svojom veličinom da omoguće prikupljanje đubriva za šestomjesečni period, tako da je za jedno uslovno grlo potrebno, za period od šest mjeseci skladištenja, obezbijediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 m² površine skladišta za čvrsto stajsko đubrivo uz visinu gomile đubriva do 2 m; – 8 m³ prostora skladišta za čvrsto stajsko đubrivo, ako je visina gomile manja od 2 m; – 2 m³ za polutečno đubrivo; <p>10 m³ za lagune, za skladištenje tečnog stajskog đubriva. Obračun uslovnih grla dat je u ovom Pravilniku.</p>
Kategorija: Skladištenje đubriva / Podkategorija: Skladištenje stajnjaka – privremeno	
M22 Uslovi za gomile stajnjaka na poljima	Ovo je kvantitativna promjenljiva mjera. Maksimalno trajanje gomile stajnjaka je veoma promjenljivo, u rasponu od 2 dana do 12 mjeseci.
M40 Trajanje privremenih gomila stajnjaka	Ovo je kvantitativna nepromjenljiva mjera. Mjera definiše vremenski period prije nego što se lokacija može ponovo koristiti, u rasponu od 1 do 5 godina.
M7 Minimalno vrijeme prije nego što se lokacija ponovo može koristiti za privremenu gomilu stajnjaka	Ovo je kvantitativna promjenljiva mjera. Udaljenost zaštitnih pojasa se kreće od 3 do 400m (srednja vrijednost = 39,2, umjerena vrijednost = 30, medijana = 30), pri čemu je tip vodnog tijela uobičajena varijabla koja određuje rastojanje (sa osjetljivijim vodnim tijelima i/onima koji se koriste za crpljenje koje zahtijevaju veće udaljenosti).
M43 Udaljenost između privremenih gomila stajnjaka i površinskih voda	Ovo je kvalitativna promjenljiva mjera. Neki načini korišćenja zemljišta predstavljaju veći rizik od gubitka nitrata, npr. preko oticanja, tako da izbjegavanje primjene u vezi sa ovim korišćenjem zemljišta može smanjiti ovaj rizik. Ugar i šumsko zemljište su najčešća namjena zemljišta za koje je primjena zabranjena.
Kategorija: Aplikacija / Podkategorija: Uslovi	
M23 Klima i uslovi zemljišta koji zabranjuju upotrebu đubriva* Ograničenje primjene đubriva na zemljištu, u	Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) Nanošenje na vodom zasićeno, smrznuto ili tlo prekriveno snježnim prekrivačem U članu 8 propisano je:

<p>skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i uzimajući u obzir karakteristike ranjivog područja.</p>	<p>Stajsko đubrivo se ne primjenjuje³⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> – u II Zoni sanitarne zaštite izvorišta, ukoliko nije drugačije određeno propisima koji uređuju upravljanje vodama; – na zemljištu zasićenom vodom; – na zemljištima koja su prekrivena snježnim prekrivačem; – na zamrznutim zemljištima; – na plavnim zemljištima (đubrivo se unosi u zemljište nakon završetka perioda prijetnje od poplave i isključenja mogućnosti plavljenja);
<p>M82 Zabrana đubriva na nagnutim zemljištima* Spriječavanje zagađenja vode od oticanja i kretanja naniže van domašaja korijena usjeva u sistemima za navodnjavanje.</p>	<p>Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) Primjena na strmim padinama: U članu 8 stav 2, 5 i 6 propisano je: Tečni i polutečni stajnjak se ne primjenjuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na nagnutim terenima gdje se slijevaju sa površine; – na nagnutim terenima uz vodotoke, sa nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vodenih tokova. <p>Napomena: Na osnovu prakse država članica EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Svi farmeri koji navodnjavaju više od 5 ha ratarskih usjeva moraju da poštuju objavljene smjernice za provjeru a) ujednačenosti primjene vode (da bi se izbjegao rizik od oticanja) i b) dubine infiltracije (da bi se izbjegao rizik od ispiranje nitrata). – Zalivne brazde i navodnjavanje poplavama mora biti zabranjeno na nagnutim zemljištima (>2%).
<p>M84 Korišćenje zemljišta na kojem se zabranjuje upotreba đubriva</p>	<p>Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) U članu 8 stav 1 propisano je: Stajsko đubrivo se ne primjenjuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na nepoljoprivrednim zemljištima
<p>Kategorija: Primjena / Podkategorija: Ograničenja hranljivih materija ili količine</p>	
<p>M24 Ograničenje na farmi za azot iz organskog đubriva*</p> <p>M25 Granica polja za azot iz organskog đubriva*</p> <p>M26 Granica polja za ukupan azot*</p>	<p>Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) U članu 6 propisano je: Količina čvrstog stajnjaka i/ili tečnog stajnjaka primjenjenog na poljoprivredno zemljište u jednoj godini ne bi trebalo da prelazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 210 kg/ha azota (N), dozvoljena primjena u početnom četvorogodišnjem periodu; – 170 kg/ha azota (N), dozvoljena primjena nakon isteka četvorogodišnjeg perioda. <p>Prilikom unošenja stajskog đubriva gubici azota treba da se smanje na najmanju moguću mjeru i da se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – spriječi isparavanje amonijaka, vodeći računa o vegetacionom periodu, vremenskim razmacima, temperaturi, vlažnosti vazduha i insolaciji; – blagovremeno unosi u zemljište na nezasijanim površinama; – ravnomjerno rasporedi po površini zemljišta; – miješa prije đubrenja.

	<p>Proizvedena količina azota u stajskom đubrivu, koja se dobija godišnjim uzgojem domaćih životinja preračunata na uslovno grlo, data je u Tabeli 1 Priloga koji je sastavni dio ovog pravilnika.</p> <p>Napomena: Da bi mogli da ispoštuju ograničenje od 170 kg N po ha godišnje, farmeri moraju uzeti u obzir ukupnu količinu N koju izlučuju sve životinje na farmi te da koriguju ovu količinu za gubitke gasovitih N iz smještaja i skladišta stajnjaka.</p> <p>Proizvedene količine N i P zavise od životinjskih vrsta, produktivnosti životinja i sadržaja proteina u ishrani i frakcije N izgubljenog tokom smještaja/skladištenja. Poljoprivrednici bi trebalo da imaju pristup takvim informacijama, koje bi, shodno tome, trebalo da budu uključene u Akcioni program.</p>
Kategorija: Aplikacija / Podkategorija: Vrijeme	
M30 Periodi kada je zabranjena primjena đubriva*	<p>Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl.list CG“, br. 29/14)</p> <p>U članu 7 propisano je:</p> <p>U cilju smanjivanja gubitaka azota ispiranjem i isparavanjem (volatizacija) ne vrši se đubrenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tečnim i polutečnim stajnjakom na svim poljoprivrednim površinama bez obzira na usjev od 1. decembra do 1. marta; – tečnim i polutečnim stajnjakom raspoređivanjem po površini bez unošenja u zemljište na svim poljoprivrednim površinama od 1. jula do 1. avgusta; – čvrstim stajnjakom na svim poljoprivrednim površinama od 1. juna do 1. septembra; – mineralnim đubrivima sa nitratnim azotom na svim poljoprivrednim površinama od 1. novembra do 1. februara, a izuzetak je dozvoljena primjena urea amonijum nitrat (UAN) po žetvenim ostacima radi ubrzanja razlaganja žetvenih ostataka.
Kategorija: Aplikacija / Podkategorija: Lokacija	
M32 Udaljenost između primjene neorganskih đubriva i površinskih voda*	Ovo je kvantitativna promjenljiva mjera. Tip vodnog tijela i nagib su najčešći parametri koji se koriste za variranje međuspremnog rastojanja. Razdaljine između zaštitnih pojaseva su obično oko 5m, u rasponu od 0,5 do 200m.
M33 Udaljenost između primjene neorganskih đubriva i izvora podzemne vode*	Ovo je kvantitativna promjenljiva mjera. Tip podzemne vode i zahvat su uobičajeni parametri za variranje međuspremnog rastojanja. Udaljenost do izvora podzemne vode od 5 do 300m. ³¹
M34 Udaljenost između primjene organskih đubriva i površinskih voda*	Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14)
M35 Udaljenost između primjene organskih đubriva i izvora podzemnih voda*	U članu 8 stav 2 propisano je: Tečni i polutečni stajnjak se ne primjenjuje:
M80 Udaljenost između	<ul style="list-style-type: none"> – u II Zoni sanitarne zaštite izvorišta, ukoliko nije drugačije određeno propisima koji uređuju upravljanje vodama; – na 50 m udaljenosti od bunara³²; – na 20 m udaljenosti od jezera; – na 5 m udaljenosti od ostalih vodenih tokova.

primjene organskih đubriva i drugih karakteristika	
Kategorija: Primena / Podkategorija: Đubriva i oprema i tehnike za primenu	
M37 Zabranjene i dozvoljene tehnike primjene* Procedure za primjenu na zemljište, uključujući brzinu i ujednačenost rasipanja, kako hemijskog đubriva tako i stočnog đubriva, koji će održavati gubitke hranljivih materija u vodi na prihvatljivoj nivou.	Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) U članu 9 propisano je: Najveća dozvoljena količina primjene tečnih i polutečnih stajskih đubriva na poljoprivrednoj površini data je u Tabeli 2 Priloga ovog pravilnika, a u van vegetacijskom periodu (novembar - april) dozvoljeno je primijeniti najviše 50% godišnje dozvoljene količine.
M38 Ograničenja za unošenje organskog đubriva *	Pravilnik o načelima dobre poljoprivredne prakse za primjenu sredstava za ishranu bilja („Sl. list CG“, br. 29/14) Nanošenje na vodom zasićeno, smrznuto ili tlo prekriveno snježnim prekrivačem U članu 8 stav 1 propisano je: Stajsko đubrivo se ne primjenjuje: <ul style="list-style-type: none"> – u proizvodnji povrća, jagodastog voća i ljekovitog bilja, 30 dana prije zrenja i berbe; – pomiješan sa otpadnim muljem ili kompostom od otpadnog mulja; – sa poljoprivrednih gazdinstava na kojima su utvrđene bolesti sa uzročnicima otpornim na uslove u jami za đubrivo; – na nepoljoprivrednim zemljištima.
Kategorija: Upravljanje zemljištem / Podkategorija: Pokrivanje tla i upravljanje zemljištem	
M39 Pokrivanje tla i upravljanje zemljištem* Održavanje minimalne količine vegetacionog pokrivača tokom (kišnih) perioda koji će uzimati azot iz zemljišta koji bi inače mogao da izazove zagađenje vode nitratima.	Pokrivni usjevi se moraju saditi tamo gdje bi zemljište inače ostalo golo tokom zimskih mjeseci, osim u slučaju kada se prethodni usjevi beru poslije [određenog datuma] i ne može se garantovati uspješno postavljanje pokrovnog usjeva. Kada je to moguće, pokrovni usjevi se moraju uzgajati nakon žetve korijenastih usjeva i žitarica. Pokrivni usjevi se moraju uzgajati kada je zemljište ogoljeno (u ugaru) > 6 mjeseci, kad god je to moguće i izvodljivo. Loše drenirana zemljišta sa srednjim ljetnjim nivoom podzemnih voda < 1 m ispod površine treba da budu pokrivena trajnim zasadima, kako bi se smanjio rizik od površinskog oticanja. Zemljišta sa jakim nagibom >15% moraju biti pokrivena (neđubrenim) trajnim zasadima, uključujući agro-šumarske sisteme, i/ili treba da imaju terase i drvorede, kako bi se smanjio rizik od površinskog oticanja. Nagnuta zemljišta koja se koriste za ratarske kulture treba da budu pod minimalnom (nultom) obradom, prateći konture padina.

	Kraška područja sa tankim zemljištem (<1m) treba da budu pod sistemima trajnih usjeva, uključujući travnjake, kako bi se smanjio rizik od ispiranja.
--	--

*Osnovne mjere

³⁰ U trećoj zoni sanitarne zaštite ako je kretanje podzemnih voda između lokacije primjene stajnjaka i izvora vode za piće kraće od 50 dana. 50 (ili 200) dana kao prelazno vrijeme je uobičajena vrijednost priznata u većini EU pravilnika za sanitarnu zaštitu izvora vode za piće. U ovom trenutku nije u Crnoj Gori, ali to se mora uraditi prije pristupanja

³¹ Preporučuje se prelazno vrijeme od 50 dana umjesto udaljenosti od izvora podzemne vode od 5 do 300m.

³² Preporučuje se prelazno vrijeme od 50 dana umjesto udaljenosti od 50m od bunara.